



Broj: 01-455-8/20/R-174-160

Datum: 25.03.2021. godine

Na osnovu odredbi člana 32. stav 2. alineja 5. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/20), člana 10. stav 1. alineja 9. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/10 i 107/19), člana 33. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 74. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/10 i 7/19), u skraćenom postupku rješavanja spora po zahtjevu Srpske pravoslavne crkvene opštine u Vijačanima – Crkva Svetog Proroka Ilije u Gornjoj Mravici, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, zbog obustave isporuke električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 174. redovnoj sjednici, održanoj 25. marta 2021. godine, u Trebinju, donijela je

R J E Š E N J E

ODBIJA SE zahtjev od 01.12.2020. godine, Srpske pravoslavne crkvene opštine u Vijačanima – Crkva Svetog Proroka Ilije u Gornjoj Mravici kojim se osporava obustava isporuke električne energije od 22.07.2020. godine, na mjernom mjestu naplatni broj 89717527, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e n j e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primila je, dana 01.12.2020. godine, zahtjev za rješavanje spora Srpske pravoslavne crkvene opštine u Vijačanima – Crkva Svetog Proroka Ilije u Gornjoj Mravici (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), kojim se osporava obustava isporuke električne energije mjernom mjestu naplatni broj 89717527, koja je izvršena dana 22.07.2020. godine, zbog duga po osnovu utrošene električne energije, koji je prema računu za električnu energiju za mjesec oktobar 2019. godine iznosio 6.641,47 KM. Podnosilac u zahtjevu, između ostalog, navodi da je izgradnja crkve započeta 2006. godine, a električna energija za potrebe izvođenja radova na izgradnji crkve u periodu od 2006. do 2015. godine je korišćena od domaćinstava Živojina Krajišnika i Mladena Krajišnika. Dalje je navedeno da su 2013. godine postavljene instalacije u crkvi i brojilo od strane firme "ELLT" d.o.o. Prnjavor, rasvjetna tijela su postavljena 2014, dok je priključenje crkve na elektrodistributivnu mrežu izvršeno 2015. godine.

Regulatorna komisija je razmotrila ovaj zahtjev i isti, aktom broj 01-455-2/20 od 23.12.2020. godine, dostavila Mješovitom Holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d.

Banja Luka (u daljem tekstu: protivna strana), radi izjašnjenja o navodima iz zahtjeva i dostavljanja raspoložive dokumentacije.

Protivna strana je, dana 29.01.2021. godine, dostavila Regulatornoj komisiji izjašnjenje o zahtjevu podnosioca, sa raspoloživom dokumentacijom. U izjašnjenju je, između ostalog, navedeno da se zahtjev podnosioca odnosi na osporavanje obustave isporuke električne energije na mjernom mjestu naplatni broj 89717527. Obustava isporuke je izvršena zbog duga po osnovu utrošene električne energije za mjesec oktobar 2019. godine u iznosu od 6.641,47 KM. Protivna strana navodi da je, dana 20.10.2017. godine, podnesen zahtjev za priključenje na elektrodistributivnu mrežu crkve u Gornjoj Mravici, nakon čega je utvrđeno da je ovaj objekat već priključen na niskonaponsku mrežu, na način da je podzemni priključni vod spojen u niskonaponskom razvodnom ormaru distributivne trafostanice, te da je na fasadi objekta već postavljen mjerno razvodni ormar sa brojiлом broj 311551, sa stanjem brojila VT 21815 kWh i sa važećim verifikacionim žigom do 2021. godine. Nakon što je podnosilac zahtjeva platio predračun za izdavanje elektronenergetske saglasnosti dana 31.07.2019. godine, izvršena je prijava podnosioca zahtjeva kao krajnjeg kupca dana 01.08.2019. godine, te dana 05.08.2019. godine pregled i plombiranje mjernog mjesta, o čemu je sačinjen zapisnik. Prilikom očitavanja utrošene električne energije za mjesec oktobar 2019. godine, upisano je stanje na brojilu VT 36240 kWh, te je podnosiocu zahtjeva ispostavljen račun za električnu energiju za mjesec oktobar 2019. godine u iznosu od 6.641,47 KM. Protivna strana dalje navodi da je podnosilac zahtjeva odbio da potpiše pripremljeni ugovor o priključenju i ugovor o snabdijevanju radi ovog iznosa na računu za utrošenu električnu energiju. Zbog neplaćanja računa za električnu energiju, a nakon što je podnosilac zahtjeva odbio ponuđenu mogućnost zaključenja sporazuma o plaćanju ovog duga u ratama, protivna strana navodi da je, dana 22.07.2020. godine, izvršila obustavu isporuke električne energije.

Regulatorna komisija je ocijenila da su stranke pribavile dovoljno dokaza na osnovu kojih se može pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje i donijeti pravedna odluka i bez posebnog saslušanja stranaka i dodatnog prikupljanja i izvođenja dokaza, te je, na 170. redovnoj sjednici, održanoj 4. marta 2021. godine, donijela zaključak da se u ovom sporu donese odluka u skraćenom postupku. Na istoj redovnoj sjednici, Regulatorna komisija je utvrdila i nacrt rješenja u ovom postupku. Zaključak i nacrt rješenja su dostavljeni strankama, te je ostavljena mogućnost da stranke u roku od osam dana od dana prijema dostave komentare na navedene akte. Na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije objavljeno je obavještenje za javnost o rješavanju ovog spora u skraćenom postupku, sa mogućnošću podnošenja komentara. U ostavljenom roku stranke nisu podnosile komentare na ove akte.

U postupku rješavanja ovog spora izvršen je uvid u sljedeću dokumentaciju koju su stranke priložile: zahtjev za rješavanje spora od 01.12.2020. godine, izvode otvorenih stavki, račune za električnu energiju, izjašnjenja protivne strane od 27.01.2021. i 22.01.2021. godine, molbu od 20.10.2017. godine, zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti od 24.07.2019. godine, predračun od 24.07.2019. godine, prijavu kupca od 01.08.2019. godine sa potvrdom o uplati troškova priključenja, zahtjev za priključenje od 07.08.2019. godine, nalog za obustavu isporuke električne energije od 22.07.2020. godine, licencu "ELTT" d.o.o. Prnjavor, nalog za rad od 14.08.2020. godine, čitačke liste, zapisnik o kontroli mjernog mjesta od 05.08.2019. godine, knjižnu obavijest od 07.11.2019. godine, ugovor o priključenju i ugovor o javnom snabdijevanju.

Nakon razmatranja zahtjeva podnosioca, izjašnjenja protivne strane i nakon izvršene ocjene prikupljenih dokaza, kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, u ovom postupku rješavanja spora su utvrđene sljedeće činjenice relevantne za odlučivanje:

- podnosilac zahtjeva je u evidencijama protivne strane registrovan kao krajnji kupac električne energije na mjernom mjestu naplatni broj 89717527 u Gornjoj Mravici, opština Prnjavor, u kategoriji potrošnje "domaćinstvo" 1. tarifna grupa;
- dana 05.08.2019. godine, protivna strana je prvi put izvršila očitavanje brojila na ovom mjernom mjestu, pri čemu je konstatovano stanje na brojilu broj 311551 VT 36239 kWh;
- na osnovu izvršenog očitavanja utrošene električne energije, protivna strana je podnosiocu zahtjeva ispostavila račun za električnu energiju za mjesec oktobar 2019. godine u iznosu od 6.641,47 KM;
- dana 07.11.2019. godine, protivna strana je sačinila knjižnu obavijest broj 08-1119-89717527, kojim je izvršila korekciju računa za utrošenu električnu enegiju, u korist podnosioca zahtjeva u iznosu od 1.092,83 KM, pa je račun za električnu energiju za novembar 2019. godine iznosio 5.576,62 KM;
- podnosilac zahtjeva nije platio ispostavljeni račun u iznosu od 5.576,62 KM pa je protivna strana, dana 17.07.2020. godine, izdala nalog za obustavu isporuke električne energije broj 1418523, zbog duga po osnovu električne energije sa stanjem na dan 25.06.2020. godine u iznosu od 5.862,63 KM, a dana 22.07.2020. godine izvršila je obustavu isporuke električne energije na ovom mjernom mjestu.

Predmet ovog spora je utvrđivanje osnovanosti primjene mjere obustave isporuke električne energije, zbog postojanja duga po osnovu utrošene električne energije na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva. Na osnovu navedenih činjenica, nesumnjivo je utvrđeno da je protivna strana, zbog postojanja duga po osnovu utrošene električne energije, na osnovu odredbe člana 104. stav 1. tačka 5) Zakona o električnoj energiji, kao i odredbe člana 97. stav 1. tačka i. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom, u daljem tekstu: Opšti uslovi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/12 i 81/19), izvršila obustavu isporuke električne energije na ovom mjernom mjestu dana 22.07.2020. godine.

Uvidom u račune za utrošenu električnu energiju na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva naplatni broj 89717527 u Gornjoj Mravici, opština Prnjavor utvrđeno je da podnosilac zahtjeva je u evidencijama protivne strane registrovan kao krajnji kupac električne energije na ovom mjernom mjestu u kategoriji potrošnje "domaćinstvo" 1. tarifna grupa. Na osnovu čitačkih listi, računa za oktobar 2019. godine, izjašnjenja podnosioca zahtjeva i protivne strane utvrđeno je da je protivna strana je dana 05.08.2019. godine prvi put izvršila očitavanje brojila na ovom mjernom mjestu, pri čemu je konstatovano stanje na brojilu broj 311551 VT 36239 kWh. Protivna strana je ispostavila prvi račun za električnu energiju na ovom mjernom mjestu podnosiocu zahtjeva za mjesec oktobar 2019. godine u iznosu od 6.641,47 KM, u skladu sa odredbom člana 82. Opštih uslova i odredbom člana 49. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/12, 63/14 i 18/17), kojom je propisano da potrošnja električne energije treba biti obračunata potrošaču na osnovu stvarnih količina izmjerenih na mjernom uređaju kupca. Protivna strana je naknadno sačinila knjižnu obavijest broj 08-1119-89717527, kojim je izvršila korekciju utrošene električne enegije, u korist podnosioca zahtjeva u iznosu od 1.092,83 KM, tako da izdati račun za električnu energiju za mjesec novembar 2019. godine podnosiocu zahtjeva iznosi 5.576,62 KM.

Podnosilac zahtjeva nije platio račune za utrošenu električnu energiju na ovom mjernom mjestu, čime nije izvršio obavezu propisanu odredbom člana 11. stav 2. tačka b) Opštih uslova. Prema računu za električnu energiju za mjesec maj 2020. godine dug po osnovu

isporučene elektrine energije na ovom mjernom mjestu je iznosio 5.862,63 KM. Imajući u vidu ove činjenice protivna strana je na osnovu odredbe člana 104. stav 1. tačka 5). Zakona o električnoj energiji i odredbe člana 97. stav 1. tačka i. Opštih uslova, dana 22.07.2020. godine, izvršila obustavu isporuke električne energije na ovom mjernom mjestu.

Imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje, kao i navedeni pravni osnov, utvrđeno je da je zahtjev podnosioca u vezi sa osporavanjem primjene mjere obustave isporuke električne energije u cjelosti neosnovan, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pravna pouka zasniva se na odredbi člana 25. stav 2. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09) i odredbama člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 109/05 i 63/11).

Pravna pouka: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Predsjednik

Vladislav Vladičić